

A KAMATINUD-ANON. 1 Corinto 4:2.

- ❖ Ang pagkamatitud-anon ngadto sa Dios nagalakip og pagsalig Kaniya (pagbaton og pagtoo) ug pagbarog dapig Kaniya.
- ❖ Kinahanglan hinumduman nato ang Iyang Pulong ug magmatitud-anon niini sa dihang tinatalon.
- ❖ Si Abraham maoy usa ka panig-ingnan sa pagkamatitud-anon. Siya nagtuo ug nagpabiling matitud-anon sa Dios hangtud sa kataposan. Ang iyang mga mata natutok sa Langitnong Ciudad (Hebreohanon 11:8-19).

B KAMAUNONGON. Pinadayag 2:10.

- ❖ Ang kamaunongon mao ang punay nga paghigugma sa Dios ug pagkamatitud-anon Kaniya ngadto kataposan. Kini ang makita pagpadayag sa atong kaugalingong mga tinuohan, atong pagtoo ug atong kaakohan.
- ❖ Dili kita magmamaunongon sa Dios ug sa mga butang ning kalibutana sa susamang panahon.
- ❖ Ang atong kamaunongon adunay mga hapak sa atong pagkinabuhi.
- ❖ Kita magmamaunongon sa Dios bisan unsay mahitabo sa atong mga kinabuhi (Job 13:15)

C USA KA TIN-AW NGA TANLAG. 1 Timoteo 3:9.

- ❖ Ang atong tanlag lagmit “masalaypon” o “pagod” (Hebreohanon 10:22; 1 Timoteo 4:2).
- ❖ Ang atong masalaypon nga tanlag kinahanglan ipahiuli, apan dili kita makahimo sa ingon sa atong kaugalingon. Lamang si Jesus ang makaputli sa atong tanlag (Hebreohanon 9:14).
- ❖ Sa dihang ang atong tanlag maputli, kini uyon sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios mao ang bugtong luwas nga giya sa panggawi alang sa mga magtutuo.

D KAMATINUMANON. 1 Juan 5:3.

- ❖ Ang mga matitud-anon ug maunongon tinugyanan—nga may tin-aw nga tanlag—makasabot nga sila nanabuhay ilalum sa awtoridad sa ilang Ginoo.
- ❖ Ang pagdawat niana nga awtoridad nagalakip sa pagtuman sa mga sugo sa Dios.
- ❖ Kita sa hingpit mosupil sa Dios kon kita motuman Kaniya nga tipik o sumala sa atong kinaugalingong kasugoan (tan-awa ang pananglitan kang Abel ug Cain).

E PAGKAMASALIGAN. Lucas 16:10.

- ❖ Ingon nga mga piniyalan, kita kinahanglan mamahimong masaligan nga katawhan. Mga Cristohanon kinahanglan dili mosunod sa hunahuna sa katilingban apan mobuhay sumala sa mga prinsipyo sa Biblia.
- ❖ Si Daniel ug Jose mga masaligang piniyalan tungod kay silay mga matitud-anon sa mga gagmay ug dagkung butang.
- ❖ Ang mga matitud-anong piniyalan nagapasiga sa batasan ni Jesus diha sa ilang binuhayan ug nilihokan.